

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na sedmoj šednici prvog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 22. decembra 2010. godine, donijela je

## **Z A K O N**

### **O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU**

#### **Član 1**

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list RCG", br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i "Službeni list CG", br. 79/08 i 14/10) član 7 mijenja se i glasi:

„Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore (u daljem tekstu: Fond).“

#### **Član 2**

U članu 16 stav 1 tačka 1 poslije riječi „penziju“ dodaju se riječi: „i prijevremenu starosnu penziju“.

#### **Član 3**

U članu 17 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

„Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 67 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža.

Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 40 godina staža osiguranja.“

#### **Član 4**

Poslije člana 17 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Član 17a**

Osiguranik stiče pravo na prijevremenu starosnu penziju kad navrši 62 godine života i najmanje 15 godina penzijskog staža.“

#### **Član 5**

U članu 18 stav 2 briše se.

#### **Član 6**

Poslije člana 27 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Član 27a**

Prijevremena starosna penzija određuje se na način kako se određuje starosna penzija, s tim što je iznos te penzije umanjen za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju prije navršenih 67 godina života za 0,35%.

Iznos penzije utvrđen u skladu sa stavom 1 ovog člana zadržava se i poslije navršenih 67 godina života.“

#### **Član 7**

U članu 29 stav 4 poslije riječi „na“ dodaju se riječi: „prijevremenu penziju i“.

#### **Član 8**

U članu 44 st. 1 i 2 riječi: „50 godina“ zamjenjuju se riječima: „52 godine.“

### **Član 9**

U članu 46 stav 1 riječi: "15 godina" zamjenjuju se riječima: „19 godina“.

Stav 2 zamjenjuje se sa dva nova stava koji glase:

„Poslije navršenih 19 godina života dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, ali najkasnije do navršenih 24 godine života, ako pohađa fakultet.

Izuzetno, ukoliko dijete pohađa fakultet čije je trajanje duže od četiri godine porodična penzija mu pripada do navršenih 25 godina života.“

U stavu 6 riječi: „stava 2 tač. 1 do 3“ zamjenjuju se riječima: „st. 2 i 3“.

Dosadašnji stav 7 briše se.

Dosadašnji st. 3, 4, 5 i 6 postaju st. 4, 5, 6 i 7.

### **Član 10**

Član 58 mijenja se i glasi:

„Vrijednost penzije za jedan lični bod usklađuje se od 1. januara tekuće godine, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodnoj godini u odnosu na godinu koja joj prethodi, u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cijena i 25% procenta rasta, odnosno pada zarada.

Usklađivanje penzije vrši se na način i u roku iz stava 1 ovog člana.

Akt o usklađivanju penzija i vrijednosti penzije za jedan lični bod donosi Fond.“

### **Član 11**

U članu 60 stav 1 tačka 1 poslije riječi „osiguranja“ dodaju se riječi: „i poseban staž“.

### **Član 12**

U članu 65 stav 2 riječi: „iz člana 159 ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „na koju je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje“.

### **Član 13**

Poslije člana 74 dodaje se novi član koji glasi:

#### **“Član 74a**

Osiguraniku – ženi za djecu koju je rodila, uračunava se u poseban staž šest mjeseci po djetetu.

### **Član 14**

U članu 77 stav 1 briše se.

### **Član 15**

U članu 91 stav 2 mijenja se i glasi:

„U postupku revizije vrši se obavezna revizija nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja iz člana 85 stav 1 ovog zakona.“

### **Član 16**

Član 108 briše se.

### **Član 17**

U članu 112 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Odredba stava 1 ovog člana odnosi se i na korisnika prijevremene starosne penzije koji, nakon prestanka ponovnog zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne djelatnosti, ostvaruje pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu penziju.“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Odredba stava 3 ovog člana ne odnosi se na korisnike porodične penzije iz člana 46 st. 1, 2 i 3 ovog zakona i na korisnika porodične penzije koji obavlja poslove iz člana 11 tačka 2 ovog zakona.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

### **Član 18**

Poslije člana 112 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Član 112a**

Odredbe ovog zakona o ostvarivanju i korišćenju prava na starosnu penziju shodno se primjenjuju i na ostvarivanje i korišćenje prava na prijevremenu starosnu penziju, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.“

### **Član 19**

U članu 117 stav 3 mijenja se i glasi:

„Upravni odbor Fonda ima sedam članova koje imenuje i razrješava Vlada, i to:

- 1) jednog člana na predlog reprezentativne sindikalne organizacije;
- 2) jednog člana na predlog reprezentativnog udruženja poslodavaca;
- 3) jednog člana na predlog Saveza udruženja penzionera Crne Gore;
- 4) četiri člana na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove penzijskog i

invalidskog osiguranja.“

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Ako ima više reprezentativnih sindikalnih organizacija, člana Upravnog odbora iz stava 3 tačka 1 ovog člana predlaže reprezentativna sindikalna organizacija koja ima veći broj članova.

Ako ima više reprezentativnih udruženja poslodavaca, člana Upravnog odbora iz stava 3 tačka 2 ovog člana predlaže reprezentativno udruženje poslodavaca koje ima veći procenat zaposlenih u privredi Crne Gore.“

### **Član 20**

U članu 119 stav 2 riječi: „Najmanje sedam“ zamjenjuju se riječima: „Najmanje četiri“.

### **Član 21**

Poslije člana 174 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Član 174a**

Za osiguranike zaposlene, koji ostvaruju prihode i po osnovu dopunskog rada u skladu sa propisima o radu, plaćaju se doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i na zaradu po osnovu dopunskog rada, na način i po stopi kako se plaća doprinos na zaradu ostvarenu od zaposlenja na osnovu koga su obavezno osigurani, s tim što ukupan iznos na koji se plaća doprinos po svim osnovima ne može biti veći od najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Iznos iz stava 1 ovog člana na koji je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje uzima se za izračunavanje godišnjeg ličnog koeficijenta prilikom određivanja visine starosne, prijevremene starosne, odnosno invalidske penzije.

Za osiguranike koji ostvaruju i prihode van osiguranja iz stava 1 ovog člana, odnosno druge prihode na koje je u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, obveznik podnošenja prijave o visini tih prihoda (prijava podataka o zaradi, naknadi, odnosno osnovici osiguranja koja služi za utvrđivanje godišnjeg ličnog koeficijenta i visini uplaćenog doprinosa) je:

- poslodavac – za prihode po osnovu zarade, odnosno naknade iz člana 10 stav 1 tačka 4 ovog zakona;

- poreski organ – za lica koja ostvaruju prihode iz člana 11 ovog zakona na koje je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Prijave iz stava 3 ovog člana podnose se na način, u rokovima i postupku propisanim za podnošenje prijave iz člana 140 tačka 3 ovog zakona.“

### **Član 22**

U članu 193a poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana i člana 58 ovog zakona, penzije, vrijednost penzije za jedan lični bod i prava iz člana 193 stav 1 ovog zakona od 1. januara 2011. godine usklađuju se, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore u drugom polugodištu 2010. godine u odnosu na polugodište koje mu prethodi, u procentu koji predstavlja zbir 75% rasta, odnosno pada potrošačkih cijena i 25% procenta rasta, odnosno pada zarada.“

### **Član 23**

U članu 193v stav 1 riječi: „2008. godine“ zamjenjuju se riječima: „2014. godine“.  
U stavu 2 riječi: „2006. godine“ zamjenjuju se riječima: „2014. godine“.

### **Član 24**

Poslije člana 193v dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Član 193g**

Korisniku penzije kome je period proveden u osiguranju sa skraćenim radnim vremenom, navršen od 1. januara 2009. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, utvrđen u efektivnom trajanju, odrediće se, na njegov zahtjev, novi iznos penzije uračunavanjem tog perioda u staž osiguranja kao da je radio sa punim radnim vremenom.

Korisniku penzije kome period korišćenja privremene naknade dok se nalazio na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, navršen od 1. januara 2007. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, nije uračunat kao staž osiguranja, na njegov zahtjev, odrediće se novi iznos penzije uz uračunavanje tog perioda u staž osiguranja.

Novi iznos penzije iz st. 1 i 2 ovog člana pripada od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

### **Član 25**

Poslije člana 197d dodaju se tri nova člana koji glase:

#### **„Član 197đ**

Izuzetno od odredbe člana 17 stav 1 ovog zakona, pravo na starosnu penziju osiguranik stiče kad navršši 15 godina penzijskog staža i:

1) u 2010, 2011, 2012. i 2013. godini 65 godina života (muškarac), odnosno 60 godina života (žena);

2) u 2014. godini 65 godina i dva mjeseca života (muškarac), odnosno 60 godina i tri mjeseca života (žena);

3) u 2015. godini 65 godina i četiri mjeseca života (muškarac), odnosno 60 godina i šest mjeseci života (žena);

4) u 2016. godini 65 godina i šest mjeseci života (muškarac), odnosno 60 godina i devet mjeseci života (žena);

5) u 2017. godini 65 godina i osam mjeseci života (muškarac), odnosno 61 godina života (žena);

6) u 2018. godini 65 godina i deset mjeseci života (muškarac), odnosno 61 godina i tri mjeseca života (žena);

7) u 2019. godini 66 godina života (muškarac), odnosno 61 godina i šest mjeseci života (žena);

8) u 2020. godini 66 godina i dva mjeseca života (muškarac), odnosno 61 godina i devet mjeseci života (žena);

9) u 2021. godini 66 godina i četiri mjeseca života (muškarac), odnosno 62 godine života (žena);

10) u 2022. godini 66 godina i šest mjeseci života (muškarac), odnosno 62 godine i tri mjeseca života (žena);

11) u 2023. godini 66 godina i osam mjeseci života (muškarac), odnosno 62 godine i šest mjeseci života (žena);

12) u 2024. godini 66 godina i deset mjeseci života (muškarac), odnosno 62 godine i devet mjeseci života (žena);

- 13) u 2025. godini 63 godine života (žena);
- 14) u 2026. godini 63 godine i tri mjeseca života (žena);
- 15) u 2027. godini 63 godine i šest mjeseci života (žena);
- 16) u 2028. godini 63 godine i devet mjeseci života (žena);
- 17) u 2029. godini 64 godine života (žena);
- 18) u 2030. godini 64 godine i tri mjeseca života (žena);
- 19) u 2031. godini 64 godine i šest mjeseci života (žena);
- 20) u 2032. godini 64 godine i devet mjeseci života (žena);
- 21) u 2033. godini 65 godina života (žena);
- 22) u 2034. godini 65 godina i tri mjeseca života (žena);
- 23) u 2035. godini 65 godina i šest mjeseci života (žena);
- 24) u 2036. godini 65 godina i devet mjeseci života (žena);
- 25) u 2037. godini 66 godina života (žena);
- 26) u 2038. godini 66 godina i tri mjeseca života (žena);
- 27) u 2039. godini 66 godina i šest mjeseci života (žena);
- 28) u 2040. godini 66 godina i devet mjeseci života (žena).

Osiguraniku kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju iz stava 1 ovog člana u periodu od 2013. do 2040. godine snižava se u skladu sa članom 18 ovog zakona.

Godine života iz stava 1 tač. 1 do 28 ovog člana, čijim navršenjem se, u periodu od 1. januara 2013. godine do 31. decembra 2040. godine, stiče pravo na starosnu penziju su godine života do kojih se u tom periodu shodno odredbi člana 37 stav 1 tačka 2 ovog zakona stiče pravo na invalidsku penziju.

#### **Član 197e**

Odredba člana 17a ovog zakona primjenjuje se na osiguranika ženu od 1. januara 2022. godine.

Izuzetno od člana 27a ovog zakona, u periodu od 2022. do 2040. godine, osiguraniku ženi se prijevremena starosna penzije određuje na način kako se određuje starosna penzija, s tim što je iznos te penzije umanjen za 0,35% za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju prije navršenih:

- 1) u 2022. godini 62 godine i tri mjeseca života;
- 2) u 2023. godini 62 godine i šest mjeseci života;
- 3) u 2024. 62 godine i devet mjeseci života;
- 4) u 2025. godini 63 godine života;
- 5) u 2026. godini 63 godine i tri mjeseca života;
- 6) u 2027. godini 63 godine i šest mjeseci života;
- 7) u 2028. godini 63 godine i devet mjeseci života;
- 8) u 2029. godini 64 godine života;
- 9) u 2030. godini 64 godine i tri mjeseca života;
- 10) u 2031. godini 64 godine i šest mjeseci života;
- 11) u 2032. godini 64 godine i devet mjeseci života;
- 12) u 2033. godini 65 godina života;
- 13) u 2034. godini 65 godina i tri mjeseca života;
- 14) u 2035. godini 65 godina i šest mjeseci života;
- 15) u 2036. godini 65 godina i devet mjeseci života;
- 16) u 2037. godini 66 godina života;
- 17) u 2038. godini 66 godina i tri mjeseca života;
- 18) u 2039. godini 66 godina i šest mjeseci života;
- 19) u 2040. godini 66 godina i devet mjeseci života.

Iznos prijevremene starosne penzije utvrđen u skladu sa stavom 2 ovog člana zadržava se i poslije navršenih godina života iz stava 2 ovog člana.

#### **Član 197ž**

Izuzetno od člana 27a ovog zakona, u periodu od 2011. do 2024. godine osiguraniku muškarcu se prijevremena starosna penzije određuje na način kako se određuje starosna penzija, s

tim što je iznos te penzije umanjen za 0,35% za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju prije navršenih:

- 1) u 2011. godini 64 godine života;
- 2) u 2012. godini 64 godine i šest mjeseci života;
- 3) u 2013. godini 65 godina života;
- 4) u 2014. godini 65 godina i dva mjeseca života;
- 5) u 2015. godini 65 godina i četiri mjeseca života;
- 6) u 2016. godini 65 godina i šest mjeseci života života;
- 7) u 2017. godini 65 godina i osam mjeseci života;
- 8) u 2018. godini 65 godina i deset mjeseci života;
- 9) u 2019. godini 66 godina života;
- 10) u 2020. godini 66 godina i dva mjeseca života;
- 11) u 2021. godini 66 godina i četiri mjeseca života;
- 12) u 2022. godini 66 godina i šest mjeseci života;
- 13) u 2023. godini 66 godina i osam mjeseci života;
- 14) u 2024. godini 66 godina i deset mjeseci života.

Iznos prijevremene starosne penzije utvrđen u skladu sa stavom 1 ovog člana zadržava se i poslije navršenih godina života iz stava 1 ovog člana.“

#### **Član 26**

U članu 197v stav 1 poslije riječi: „do 40“ dodaju se riječi: „i člana 202“.

U stavu 4 poslije riječi „osiguranju“ dodaju se riječi: „na poslovima iz člana 197a tač. 1 do 5 ovog zakona.

#### **Član 27**

Poslije člana 198 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Član 198a**

Izuzetno od odredbe člana 17 stav 2 ovog zakona, osiguranik žena stiče pravo na starosnu penziju kad navrši:

- 1) u 2013. godini 55 godina života i 35 godina staža osiguranja;
- 2) u 2014. godini 55 godina i tri mjeseca života i 35 godina i tri mjeseca staža osiguranja;
- 3) u 2015. godini 55 godina i šest mjeseci života i 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja;
- 4) u 2016. godini 55 godina i devet mjeseci života i 35 godina i devet mjeseci staža osiguranja;
- 5) u 2017. godini 56 godina života i 36 godina staža osiguranja.
- 6) u 2018. godini 56 godina i tri mjeseca života i 36 godina i tri mjeseca staža osiguranja;
- 7) u 2019. godini 56 godina i šest mjeseci života i 36 godina i šest mjeseci staža osiguranja;
- 8) u 2020. godini 56 godina i devet mjeseci života i 36 godina i devet mjeseci staža osiguranja;
- 9) u 2021. godini 57 godina života i 37 godina staža osiguranja;
- 10) u 2022. godini 57 godina i tri mjeseca života i 37 godina i tri mjeseca staža osiguranja;
- 11) u 2023. godini 57 godina i šest mjeseci života i 37 godina i šest mjeseci staža osiguranja;
- 12) u 2024. godini 57 godina i devet mjeseci života i 37 godina i devet mjeseci staža osiguranja;
- 13) u 2025. godini 58 godina života i 38 godina staža osiguranja;
- 14) u 2026. godini 58 godina i tri mjeseca života i 38 godina i tri mjeseca staža osiguranja;
- 15) u 2027. godini 58 godina i šest mjeseci života i 38 godina i šest mjeseci staža osiguranja;
- 16) u 2028. godini 58 godina i devet mjeseci života i 38 godina i devet mjeseci staža osiguranja;
- 17) u 2029. godini 59 godina života i 39 godina staža osiguranja;
- 18) u 2030. godini 59 godina i tri mjeseca života i 39 godina i tri mjeseca staža osiguranja;
- 19) u 2031. godini 59 godina i šest mjeseci života i 39 godina i šest mjeseci staža osiguranja;
- 20) u 2032. godini 59 godina i devet mjeseci života i 39 godina i devet mjeseci staža osiguranja. “

## **Član 28**

Poslije člana 202 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Član 202a**

Osiguraniku koji primjenom člana 17 stav 2 ovog zakona prvi put ostvaruje pravo na starosnu penziju, kod utvrđivanja broja ličnih bodova primjenom člana 21 ovog zakona, staž osiguranja preko 40 godina uvećava se za 40%.“

## **Član 29**

Poslije člana 206 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Član 206a**

Izuzetno od odredbe člana 44 stav 1 tačka 1 ovog zakona, udovac, odnosno udovica stiče pravo na porodičnu penziju:

- 1) u 2013. godini ako je do smrti bračnog druga navršila 50 godina života;
- 2) u 2014. godini ako je do smrti bračnog druga navršila 50 godina i šest mjeseci života;
- 3) u 2015. godini ako je do smrti bračnog druga navršila 51 godinu života;
- 4) u 2016. godini ako je do smrti bračnog druga navršila 51 godinu i šest mjeseci života.

Izuzetno od odredbe člana 44 stav 1 tačka 1 ovog zakona, u 2010, 2011. i 2012. godini udovac stiče pravo na porodičnu penziju ako je do smrti bračnog druga navršio 50 godina života.“

## **Član 30**

Poslije člana 207 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Član 207a**

Izuzetno od odredbe člana 44 stav 2 ovog zakona, trajno zadržava pravo na porodičnu penziju udovac, odnosno udovica koja je, u toku trajanja prava na porodičnu penziju stečenog po članu 44 stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona, navršila:

- 1) u 2013. godini 50 godina života;
- 2) u 2014. godini 50 godina i šest mjeseci života;
- 3) u 2015. godini 51 godinu života;
- 4) u 2016. godini 51 godinu i šest mjeseci života.

Izuzetno od odredbe člana 44 stav 2 ovog zakona, u 2010, 2011. i 2012. godini trajno zadržava pravo na porodičnu penziju udovac koji je, u toku trajanja prava na porodičnu penziju stečenog po članu 44 stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona, navršio 50 godina života.“

## **Član 31**

U članu 215 stav 6 riječi: "197 do 200" zamjenjuju se riječima: "čl. 197, 197đ, 197e, 197ž, 198, 198a, 199, 200 i 202".

## **Član 32**

Član 215v mijenja se i glasi:

„Korisniku prava na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i prava na dodatak za pomoć i njegu sa prebivalištem u Crnoj Gori koji je to pravo ostvario po vojnim propisima koji su se primjenjivali do 15. avgusta 2007. godine, obezbjedjuju se ta prava u istom obimu od 15. avgusta 2007. godine, a koriste se u skladu sa ovim zakonom.

Iznos starosne, invalidske i porodične penzije, prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i prava na dodatak za pomoć i njegu iz stava 1 ovog člana predstavlja dinarski iznos tih prava koji je preuzet na isplatu od strane budžeta Crne Gore od 1. avgusta 2005. godine, uskladjen za procenat uskladjivanja koja su ovim korisnicima pripadala po vojnim propisima (kroz promjenu vrijednosti boda koji se primjenjivao za isplatu i obračun vojnih penzija) do 15. avgusta 2007. godine, preračunat u EUR prema zvaničnom kursu na dan 15. avgusta 2007. godine

Prava iz stava 1 ovog člana usklađuju se primjenom člana 58 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. list RCG", br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i „Sl. list CG“, br. 79/08 i 14/10), počev od 1. januara 2008. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Fond će po službenoj dužnosti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, utvrditi rješenjem konačni iznos prava iz stava 1 ovog člana i izvršiti njihovo usklađivanje u skladu sa stavom 3 ovog člana.

Korisniku će se isplatiti razlika između iznosa penzije, novčane naknade za tjelesno oštećenje, odnosno dodatka za pomoć i njegu koji pripada u smislu stava 4 ovog člana i iznosa isplaćenog po ranijem rješenju.

Rješenjem iz stava 4 ovog člana Fond zamjenjuje ranije doneseno rješenje.

Razliku koja pripada korisniku u smislu stava 5 ovog člana Fond će isplatiti u dvije jednake rate sa pripadajućom kamatom od 2% na godišnjem nivou i to: polovinu iznosa u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja iz stava 4 ovog člana, a drugu polovinu iznosa u roku od šest mjeseci od dana donošenja rješenja iz stava 4 ovog člana.

Sredstva za prava iz ovog člana obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.“

### **Član 33**

Poslije člana 218 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Član 218a**

Imenovanje članova Upravnog odbora Fonda u skladu sa ovim zakonom izvršiće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom imenovanja članova Upravnog odbora u smislu stava 1 ovog člana, prestaje sa radom dosadašnji Upravni odbor.“

### **Član 34**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

SU-SK Broj 01-929/24  
Podgorica, 22. decembra 2010. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 24. SAZIVA

PREDŠEDNIK

Ranko Krivokapić